

Skupština Crne Gore
Broj: 00-56/20-68/1
Mjesto i datum: Podgorica, 03. mart 2020. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Skupština Crne Gore dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Skupština Crne Gore	Lice za davanje informacija: Filip Babić
Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinjskog broj 10/ Vuka Karadžića br 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02017482
Telefon: 020/404-552	Faks: -
E-mail adresa: filip.babic@skupstina.me	Internet stranica (web): www.skupstina.me

II Predmet nabavke:

- robe
 usluge
 radovi

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka sredstava za higijenu.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 8.000,00 €.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Magična krpa za staklo	Magična krpa – višenamjenska, posebna namjena za čišćenje glatkih i staklenih površina. Dimenzije: minimum 32x32 cm Pakovanje: 1/1, 100% microfiber “Logex”, “Topstar Interclean”, “Fino Sarantis Group”, “Vileda” ili ekvivalent	kom	60
2	Krpa za pod	Višenamjenska magična krpa – namjena – čišćenje podova i glatkih površina, mogućnost otkuvavanja na 90 stepeni Celzijusa, Dimenzije: 50x70cm, “Logex”, “Topstar Interclean”, “Fino Sarantis Group”, “Vileda” ili ekvivalent	kom	20
3	Osvježivač prostora blagog mirisa	Osvježivač prostora blagog mirisa, sprej, zapremina: minimum 240 ml –	kom	40

		“Airwick”, “Glade”, “Lmx Lomax Co” ili ekvivalent		
4	Sredstvo za čišćenje staklenih površina	<p>Tečnost za staklo sa pumpicom,</p> <p>“Ajax” 750ml ili ekvivalent.</p> <p>Sredstvo za čišćenje staklenih površina sa pumpicom i raspršivačem, sadrži: manje od 5% nejonskih sastojaka i 5-15% anjonskih sastojaka ,preservative,parfem</p>	kom	30
5	Tečni sapun	<p>Tečni sapun, zapremine minimum 750 ml.</p> <p>“Palmolive” ili ekvivalent</p> <p>Sadrži minimum sljedeće sastojke: Aqua, Glicerín, Parath Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Cocomidoproply Betaine, Sodium Chloride, Coconide, Parfem.</p>	kom	350
6	Tečni blagi kremasti sapun sa hidrantnim sastojcima	<p>Tečni blagi kremasti sapun sa hidrantnim sastojcima, 250 ml, sa pumpicom/ dispenzerom.</p> <p>“Nivea”, “Dove” ili ekvivalent</p>	kom	10
7	Tečnost za čišćenje podnih i zidnih pločica	<p>Tečnost za čišćenje tvrdih podloga- podnih i zidnih pločica – “AJAX” ili ekvivalent</p> <p>Sredstvo za čišćenje keramičkih površina, prijatnog mirisa, 1l</p>	kom	55

		Sadrži minimum sljedeće sastojke: < 5 % anjonskih surfata, <1 % nejonskih surtaktarata, miris, natrijum laureat sulfat, natrijum citrat, butil fenil metilpropicral, heksil cinamal, citrone ol, L naicol glutaral, metilhlorozotiazolinon, metilzotiazolinom, oktilzotiazolinom		
8	Toalet papir	Toalet papir 10/1, „Paloma“, „Perfex“, „Natur“, „Violeta“, „Zewa“ ili ekvivalent Broj slojeva: 3; Dužina rolne/vrpce: <u>minimum</u> 18 m; Kvalitet: 100% celuloza; Komercijalno pakovanje: 10/1	pak	1500
9	Ubrus za ruke	Ubrus za ruke 4/1, „Paloma“, „Harmony“, „Violeta“, „Perfex“ ili ekvivalent Broj slojeva: 2; Sastav: 100 % celuloza; Pakovanje: 4/1	pak	3100
10	Tečnost za posuđe	Tečnost za posuđe 750ml. “Fairy”, “Mer” ili ekvivalent, tečni deterdžent za pranje sudova i u hladnoj vodi, prijatnog mirisa, sadrži: manje od 5% nejonskih sastojaka i od 5-30% anjonskih sastojaka,	kom	40

		benzisotiazolinon, fenoksietanol, miris		
11	Truleks sunderasta krpa	Truleks 3/1 Dim.: 18x20 cm „LOGEX,, ili ekvivalent Truleks - Sunderasta krpa, Sastav: 70% celuloza 30% pamuk, ima veliku moć upijanja Pakovanje 3/1 kom	pak	40
12	Gumene rukavice	Gumene rukavice za domaćinstvo, veličina L (par) 1/1	pak	10
13	Sredstvo za dezinfekciju i odmašćivanje	Sredstvo za odmašćivanje, sa pumpicom 650 ml, dezinfekcioni odmašćivač - sprej - SMAC za dezinfekciju ili ekvivalent. Pakovanje od 650 ml sa pumpicom	kom	40
14	Asepsol 1% - tečnost za dezinfekciju	Asepsol 1% 750 ml, sa pumpicom, tečno sredstvo za dezinfekciju radnih površina	kom	40
15	Metla dugacka, sa drškom i đubraonikom	Metla dugacka, sa teleskopskom drškom i đubraonikom: -Četka sa gustim čekinjama efikasno čisti prašinu, prljavštinu i mrvice	kom	2

		-Dubrovnik s fleksibilnim gumenim rubom za optimalan kontakt s podom		
16	Metla, plastična, sa dugačkom drškom	Metla, plastična, sa dugačkom drškom Sastav: plastično tijelo, plastično vlakno PET, žica, plastificirani metalni štap	kom	3
17	Hirurske gumene rukavice	Hirurske gumene rukavice 100/1	pak	10
18	Kanta za džoger sa cjedilom/ocjeđivačem	Kanta za džoger sa cjedilom/ocjeđivačem	kom	2
19	Plastična kesa za smeće	Plastična kesa za smeće 120l, 700x1100mm, 10/1	pak	100
20	Plastična kesa za smeće	Plastična kesa za smeće 60L, 640x710mm, pakovanje 20/1	pak	90
21	Plastična kesa za smeće	Plastična kesa za smeće 40l, 500x600mm, 20/1	pak	100
22	Čaša prozirna 0,3l	Transparentna čaša; 0,3l Dimenzija : ø73x95mm Materijal: <u>Polistiren</u> Broj komada u pakovanju: 50 (50/1)	pak	220
23	Gel deterdžent za mašinu za pranje posuđa	Gel deterdžent za mašinu za pranje posuđa, "Finish Gel" ili ekvivalent Sadrži: 30% i više fosfati, manje od 5% polikarboksilati, neionski surfaktanti, fosfonati, parfem	kom	10
24	Osvježivač WC školjke	"BREF", "Domestos", "Duck", ili ekvivalent	kom	60

		WC osvježivač koji preventivno djeluje protiv nečistoće i kamenca, pruža svjež miris		
25	Filter kese od netkanog tekstila za usisivač Karcher	<p>Filter kese od netkanog tekstila za usisivač Karcher</p> <p>Troslojne, na kidanje otporne filter kese od netkanog tekstila (klasa prašine M). Za suvo usisavanje kod sledećih uređaja: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A i NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M.</p> <p>Sadržaj: pakovanje od 5 komada.</p> <p>Serijska oznaka proizvođača: 6.904-351.0</p>	pak	1
26	Metla, sirkova, velika	<p>Metla, sirkova, velika</p> <p>Težina: 950gr drška,</p> <p>Dužina drške: minimum 100cm,</p> <p>5x šivena</p>	kom	2
27	Dezinfekciona tečnost za sanitarije	<p>Dezinfekciona tečnost za sanitarije 750ml</p> <p>“Domestos” 750ml ili ekvivalent</p> <p>Sastojci: natrijum hipohlorit-dezificines (<5 %), izbeljivaci na bazi hlora (natrijum hipohlorid), (<5 %) nejonski surfaktant, (<5 %), katjonski surfaktant (<5 %), sapun, miris</p>	kom	35

28	Wc četka s postoljem	Wc četka - sa visokim postoljem Dužina drške: minimum 28 cm Kvalitetna plastična četka sa ojačanom drškom i grubim vlaknima	kom	10
29	Mikrofiber krpa/uložak za džoger, mop	Mikrofiber krpa/uložak za džoger, mop "Vileda" "Fino" "Interclean" ili ekvivalent Univerzalna mikrofiber džoger krpa – rezervni uložak za mop	kom	5
30	Mop/džoger (navlaka za microfiber krpe)	Mop/džoger (navlaka za microfiber krpe) "Vileda" "Fino" "Interclean" ili ekvivalent Namjena: Za osjetljive površine kao što su drveni podovi, mermer i pločice, bez ostavljanja tragova i mrlja.	kom	2
31	Alkohol 70%, 1litar	Alkohol 70%, 1litar	kom	5

Napomena broj 1:

Ponudač je dužan dostaviti:

1. Pisanu Izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da ispunjava obavezne uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama. Obrazac Izjave je prilog ovog Zahtjeva za dostavljanje ponude.

2. Pisanu Izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača.

Obrasci Izjava su prilog ovog Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, kao i Izjava naručioca o nepostojanju sukoba interesa.

Napomena broj 2:

Ponudjač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede **naziv/brend proizvoda** i bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, shodno specifikaciji, iz kojih se jasno i nedvosmisleno može utvrditi usaglašenost ponuđenih artikala sa zahtijevanim karakteristikama.

Kako je Tabelom tehničkih karakteristika za pojedine robe naveden naziv brenda ili ekvivalentno, u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, kao i bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke.

Naime pored originalnih proizvoda, ponuđači mogu, shodno članu 50 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/17) ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Sl. list CG", br.53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti.

Kontrola kvaliteta sprovodiće se od strane ovlaštenog/ih lica Naručioca prilikom prijema robe, uvidom u isporučenu robu i prpratnu dokumentaciju i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim/ponuđenim karakteristikama.

Kvantitativno – kvalitativni prijem se vrši prilikom svake isporuke.

- Ponuđena cijena podrazumijeva uračunate troškove ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškove prevoza i osiguranja prilikom transporta i sve ostale pripadajuće troškove.
- Isporuka robe će se vršiti sukcesivno, po vrsti i količini koju će Naručilac definisati u skladu sa ukazanom potrebom;
- Naručilac nije u obavezi da kupi svu robu specificiranu dokumentacijom.

VI Način plaćanja

Plaćanje će se izvršiti po sukcesivnoj isporuci sredstava za higijenu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture o isporučenoj predmetnoj robi.

Način plaćanja: Virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja Ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti za vrijeme trajanja Ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponudena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 09.03.2020. godine do 09 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom u kancelariji Biroa javnih nabavki na adresi Vuka Karadžića br 2, Podgorica;

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 09.03.2020. godine u 09:30 sati, u prostorijama Skupštine Crne Gore, kancelarija Biroa za javne nabavke na adresi Vuka Karadžića br 2, Podgorica.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Ponuđač je dužan dostaviti:

1. Pisanu Izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da ispunjava obavezne uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama. Obrazac Izjave je prilog ovog Zahtjeva za dostavljanje ponude.

2. Pisanu Izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača.

Obrasci Izjava su prilog ovog Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, kao i Izjava naručioca o nepostojanju sukoba interesa.

Napomena:

Ponudjač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede **naziv/brend proizvoda** i bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, shodno specifikaciji, iz kojih se jasno i nedvosmisleno može utvrditi usaglašenost ponuđenih artikala sa zahtijevanim karakteristikama.

Kako je Tabelom tehničkih karakteristika za pojedine robe naveden naziv brenda ili ekvivalentno, u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, kao i bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke.

Naime pored originalnih proizvoda, ponuđači mogu, shodno članu 50 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/17) ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Sl. list CG", br.53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti.

Kontrola kvaliteta sprovodiće se od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca prilikom prijema robe, uvidom u isporučenu robu i prpratnu dokumentaciju i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim/ponuđenim karakteristikama.

Kvantitativno – kvalitativni prijem se vrši prilikom svake isporuke.

- Ponuđena cijena podrazumijeva uračunate troškove ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškove prevoza i osiguranja prilikom transporta i sve ostale pripadajuće troškove.
- Isporuka robe će se vršiti sukcesivno, po vrsti i količini koju će Naručilac definisati u skladu sa ukazanom potrebom;
- Naručilac nije u obavezi da kupi svu robu specificiranu dokumentacijom.

Ostale informacije:

Ponuđač sačinjava i podnosi ponudu u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponude.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.

Ponuđač u svojoj ponudi izražava cijenu u eurima, sa uračunatim PDV-om.

Ponuđena cijena se piše brojkama.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

Ponude dostavljene neposrednom predajom ili preporučenom pošiljkom se dostavljaju na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj kovrti na kojoj je napisan tekst „ponuda – ne otvaraj“, naziv i broj nabavke, kao i naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Ponude se otvaraju javno, najkasnije sat vremena nakon isteka roka za dostavljanje ponuda.

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji za tu svrhu prilažu punomoćje potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Javno otvaranje ponuda će se održati u kancelariji Biroa za javne nabavke Skupštine Crne Gore, ulica Vuka Karadžića br. 2, Podgorica.

Naručilac će svakom ponuđaču dostavi primjerak obavještenja o ishodu postupka javne nabavke na dokaziv način (faksom, elektronskom poštom i sl.).

Na obavještenje o ishodu postupka nije moguće uložiti žalbu.

Naručilac objavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključene ugovora o nabavci.

Naručilac zadržava pravo da poništi postupak nabavke male vrijednosti, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

Službenik za javne nabavke

Filip Babić



Ovlašćeno lice naručioca

Aleksandar Jovičić

Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) dajemo sljedeću

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke, tj. Zahtjeva za dostavljanje ponuda br: 00-56/20-68/1 od 03. mart 2020. godine.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE, LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE I LICA KOJI SU PRIPREMILI TEHNIČKU SPECIFIKACIJU) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Skupština Crne Gore

Broj: 00-56/20-68/2

Mjesto i datum: Podgorica, 03.03.2020. godine

U skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju nabavki male vrijednosti Skupštine Crne Gore, broj 00-56/17-55 od 25. septembra 2017. godine

Izjavljujem

da u postupku nabavke male vrijednosti iz Plana nabavki male vrijednosti broj 00-56/20-2/2 od 28.02.2020. godine, za nabavku sredstava za higijenu, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Aleksandar Jovičević



Službenik za javne nabavke Filip Babić

potpis

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Mirko Stanković

potpis

Lice koje je pripremilo tehničku specifikaciju Mirko Stanković

potpis

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOPA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA

(ponuđač) _____

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača _____ (*ime i prezime i radno mjesto*), u skladu sa članom 14 Pravilnika o sprovođenju nabavki male vrijednosti Skupštine Crne Gore, broj 00-56/17-55 od 25. septembra 2017. godine, daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u Izjavi o nepostojanju sukoba interesa na strani Naručioca, koja je sastavni dio predmetnog Zahtjeva za nabavku male vrijednosti broj 00-56/20-68/1 od 03.03.2020. godine za nabavku sredstava za higijenu, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(*ime, prezime i funkcija*)

(*potpis*)

M.P.